

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

U K A Z
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA

Prolašavam **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa**, koji je donijela Skupština Crne Gore 25. saziva, na petoj sjednici drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2014. godini, dana 9. decembra 2014. godine.

Broj: 01-1213/2
Podgorica, 12.12.2014.


PREDSJEDNIK CRNE GORE
Filip Vujanović

Na osnovu člana 82 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 25. saziva, na petoj šednici drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2014. godini, dana 9. decembra 2014. godine, donijela je

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA

Član 1

U Zakonu o sprječavanju sukoba interesa ("Službeni list CG", br. 1/09 i 41/11) u članu 3 poslije riječi "saglasnost" umjesto tačke stavlja se zarez i dodaju riječi: "bez obzira na stalnost funkcije i nadoknadu."

Član 2

U članu 5 stav 1 tačka 3 briše se.

Tačka 4 mijenja se i glasi:

"4) **korist** podrazumijeva u prvom redu, materijalna i nematerijalna prava ostvarena na osnovu ugovora iii određenih dozvola, licenci, odobrenja iii ovlašćenja i drugih sličnih akata, koji su zaključeni, odnosno izdati od strane organa u periodu vršenja njegove javne funkcije."

Tačka 5 mijenja se i glasi:

"5) **povezano lice** je srodnik javnog funkcionera u pravoj liniji i pobočnoj do drugog stepena srodstva, srodnik po tazbini do prvog stepena srodstva, bračni i vanbračni supružnik, usvojlac i usvojenik, član zajedničkog domaćinstva, drugo fizičko iii pravno lice sa kojim javni funkcioner uspostavlja ili je uspostavio poslovni odnos."

U tački 6 riječi: "poklon veće vrijednosti" zamjenjuju se riječju "poklon".

Dosadašnje tač. 4, 5, 6, 7 i 8 postaju tač. 3, 4, 5, 6 i 7."

Član 3

U članu 6 stav 1 poslije riječi "svojine" umjesto tačke stavlja se zarez i dodaju riječi: "ukoliko zakonom nije drukčije propisano".

U stavu 2 poslije riječi "zakona" umjesto tačke stavlja se zarez i dodaju riječi: "osim onih koji donose odluke ili učestvuju u donošenju odluka."

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

"U slučaju članstva u više radnih tijela iz stava 2 ovog člana, javni funkcioner može u istom mjesecu ostvariti prihode u samo jednom radnom tijelu."

Član 4

U članu 7 stav 1 poslije riječi: "fizičko lice" riječi: "koje nije sa njim povezano lice" brišu se.

U stavu 4 poslije riječi: "povezano lice" stavlja se tačka, a riječi: "u smislu člana 5 tačka 5 ovog zakona" brišu se.

Član 5

U članu 9 stav 2 mijenja se i glasi:

"Izuzetno, javni funkcioner, osim predsjednik Crne Gore, poslanik, član Vlade Crne Gore, sudija Ustavnog suda Crne Gore, sudija, rukovodilac državnog tužilaštva, državni tužilac, specijalni tužilac za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije terorizma i ratnih zločina i zamjenik specijalnog tužioca, može biti predsjednik ili član organa upravljanja i nadzornog organa, izvršni direktor, član menadžmenta javnog preduzeća, javne ustanove ili drugog pravnog lica u jednom javnom preduzeću, javnoj ustanovi ili drugom pravnom licu u kojima je država, odnosno opština vlasnik."

Stav 3 mijenja se i glasi:

"Javni funkcioner koji obavlja poslove u državnoj upravi i organima lokalne uprave ne može obavljati funkciju poslanika."

U stavu 4 poslije riječi "humanitarnih" zarez se briše, a riječi: "sportskih i sličnih udruženja" zamjenjuju se riječima: " i sportskih udruženja".

Član 6

U članu 10 stav 1 riječi: "člana 9 stav 1" zamjenjuju se riječima: "člana 9 st. 1 i 3".

Član 7

U članu 11 stav 2 mijenja se i glasi:

"Javni funkcioner ne može da zaključi ugovor o pružanju usluga sa organom vlasti ili privrednim društvom koje je u ugovornom odnosu, odnosno vrši poslove za organ vlasti u kojem javni funkcioner vrši funkciju, osim ako je vrijednost tih ugovora manja od 1.000 eura na godišnjem nivou."

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

"Organ vlasti u kojem javni funkcioner vrši javnu funkciju ne može da zaključi ugovor sa privrednim društvom ili drugim pravnim licem u kojem javni funkcioner i sa njim povezano lice ima privatni interes."

Stav 3 mijenja se i glasi:

"Ukoliko javni funkcioner, odnosno organ vlasti postupe suprotno st. 1, 2 i 3 ovog člana, na zaključenim ugovor shodno se primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima koje se odnose na ništavost ugovora."

Dosadašnji stav 3 postaje stav 4.

Član 8

U članu 13 stav 1 tačka 1 poslije riječi: "pravnog lica" dodaju se zarez i riječi: "preduzetnika ili međunarodne ili druge organizacije".

Poslije tačke 1 dodaje se nova tačka koja glasi:

"1a) zasnjuje radni odnos, odnosno uspostavi poslovnu saradnju sa pravnim licem, preduzetnikom ili međunarodnom ili drugom organizacijom koji, na osnovu odluka organa vlasti u kojem je funkcioner obavljao svoju funkciju, ostvaruju korist."

Član 9

Član 14 mijenja se i glasi:

“Javni funkcioner, u vezi sa vršenjem javne funkcije, ne smije primiti novac, hartije od vrijednosti ili dragocjeni metal, bez obzira na njihovu vrijednost.

Javni funkcioner, u vezi sa vršenjem javne funkcije, ne smije primati poklone, osim protokolarnih i prigodnih poklona.

Protokolarnim poklonom smatra se poklon predstavnika druge države ili međunarodne organizacije koji se daje prilikom posjete, gostovanja ili u drugim prilikama, kao i drugi poklon dat u sličnim prilikama.

Prigodnim poklonom smatra se poklon u vrijednosti do 50 eura. Ako javni funkcioner u toku jedne godine primi više prigodnih poklona od istog poklonodavca, ukupna vrijednost tih poklona ne smije preći iznos od 50 eura, a ako u tom vremenu primi prigodne poklone od više poklonodavaca, vrijednost tih poklona ne smije preći iznos od 100 eura.

Zabrana, odnosno ograničenje iz st. 1 i 2 ovog člana, odnosi se i na bračnog i vanbračnog supružnika i djecu javnog funkcionera ukoliko žive u zajedničkom domaćinstvu, ako je primanje novca, hartija od vrijednosti ili dragocjenih metala i poklona u vezi sa javnim funkcionerom, odnosno vršenjem javne funkcije.

Vrijednost poklona računa se prema njegovoj tržišnoj vrijednosti na dan prijema poklona.”

Član 10

U članu 15 stav 2 poslije riječi: "osam dana" dodaju se riječi: "od učinjene ponude".

U stavu 3 poslije riječi "imovina" umjesto tačke stavlja se zarez i dodaju riječi: "odnosno imovina opštine."

Član 11

U članu 19 stav 1 riječ "supružnika" zamjenjuje se riječima: "bračnog i vanbračnog supružnika".

U stavu 3 poslije alineje 2 dodaje se nova alineja koja glasi:

“- na zahtjev Komisije u slučaju pokretanja postupka iz člana 24 st. 1 i 2 ovog zakona, u roku od 30 dana od dana prijema inicijative odnosno pokretanja postupka po službenoj dužnosti.”

U stavu 4 druga rečenica mijenja se i glasi: "Javni funkcioner kome je prestala funkcija dužan je da podnosi jednom godišnje Izvještaj Komisiji u naredne dvije godine po prestanku funkcije, sa stanjem na dan podnošenja Izvještaja."

U stavu 5 riječi: "st. 2 i 3" zamjenjuju se riječima: "st. 2 i 4".

Član 12

U članu 20 stav 1 u uvodnoj rečenici tačke 3 poslije riječi "prihodima," dodaju se riječi: "javnog funkcionera i članova porodice iz člana 19 stav 1 ovog zakona,"

U stavu 1 tački 3 alineja 2 poslije riječi "stvarima" dodaju se riječi: "čija vrijednost prelazi 5.000 eura ili".

Poslije alineje 2 dodaje se nova alineja koja glasi:

“- pravu svojine na nepokretnim i pokretnim stvarima privrednog društva, ustanove ili drugog pravnog lica čiji je vlasnik, odnosno osnivač javni funkcioner;"

Dosadašnje al. 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 postaju al. 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Poslije stava 1 dodaju se tri nova stava koja glase:

“Radi provjere podataka iz Izvještaja, javni funkcioner može dati saglasnost Komisiji za pristup podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija, u skladu sa zakonom kojima se uređuje bankarsko poslovanje.

Saglasnost iz stava 2 ovog člana, odnosi se na vrijeme dok traju obaveze javnog funkcionera u skladu sa ovim zakonom.

Podatke iz stava 1 ovog člana, javni funkcioner unosi u obrazac Izvještaja.”

Stav 2 mijenja se i glasi:

“Obrazac Izvještaja utvrđuje Komisija i objavljuje na svojoj internet stranici.”

Dosadašnji stav 2 postaje stav 5.

Član 13

Član 20a mijenja se i glasi:

“Komisija vrši provjeru podataka iz Izvještaja upoređivanjem tih podataka sa prikupljenim podacima o imovini i prihodima javnog funkcionera od organa vlasti i pravnih lica koji raspolažu tim podacima.

Organi vlasti i pravna lica iz stava 1 ovog člana dužni su da, u roku i na način koji odredi Komisija, dostave tražene podatke i obavještenja, odnosno stave na uvid traženu dokumentaciju u skladu sa zakonom.

Ukoliko Komisija u postupku provjere utvrdi da su imovina i prihodi javnog funkcionera i povezanih lica sa javnim funkcionerom veći u odnosu na realne prihode, javni funkcioner je dužan da, na zahtjev Komisije, u roku od 30 dana, dostavi detaljne podatke o osnovima sticanja imovine i prihoda.

Provjeru podataka iz Izvještaja Komisija vrši prema godišnjem planu provjere za određeni broj funkcionera i kategoriju funkcionera.

Postupak provjere podataka iz Izvještaja nije dostupan za javnost.

Godišnji plan provjere iz stava 4 ovog člana donosi se jednom godišnje, do kraja tekuće godine za narednu godinu.

Bliži način provjere podataka iz st. 1 i 3 ovog člana, utvrđuje se pravilima o radu Komisije.”

Član 14

Član 21 mijenja se i glasi:

“Podaci iz Izvještaja evidentiraju se u registar prihoda i imovine koji vodi Komisija.

Podaci iz stava 1 ovog člana dostupni su javnosti, osim podataka koji se odnose na:

- lične podatke iz člana 20 stav 1 ovog zakona, osim imena i prezimena;

- adresu na kojoj se nalazi nepokretna imovina;

- djecu javnog funkcionera do navršenih 16 godina života;

- alimentaciju i druga primanja, odnosno davanja po osnovu socijalne i dječje zaštite.

Podaci iz registra prihoda i imovine brišu se po službenoj dužnosti nakon deset godina od prestanka funkcije javnog funkcionera.

Postupak brisanja podataka iz registra prihoda i imovine može se pokrenuti i na zahtjev javnog funkcionera po isteku roka iz stava 3 ovog člana.

Način vođenja registra prihoda i imovine utvrđuje Komisija.”

Član 15

U članu 27 stav 1 mijenja se i glasi:

“Komisija će od javnog funkcionera protiv kojeg je pokrenut postupak iz člana 24 ovog zakona zatražiti da dostavi pisano izjašnjenje na navode iz inicijative, u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva za dostavljanje pisanog izjašnjenja.”

Član 16

U članu 28 stav 3 poslije riječi “obavještenja” umjesto tačke stavlja se zarez i dodaju riječi: “odnosno stave na uvid traženu dokumentaciju, u skladu sa zakonom.”

Poslije stava 3 dodaju se dva nova stava koja glase:

“Ukoliko organi i pravna lica iz stava 2 ovog člana ne postupe u roku i na način iz stava 3 ovog člana, dužni su da o razlozima bez odlaganja obavijeste Komisiju.

U slučaju iz stava 4 ovog člana Komisija obavještava organ koji vrši nadzor nad njihovim radom a može podnijeti poseban izvještaj Skupštini ili obavijestiti javnost.”

Član 17

Član 30 mijenja se i glasi:

“Ovlašćeni član Komisije dužan je da na zahtjev učesnika u postupku sprovede usmenu raspravu.

Usmena rasprava može se sprovesti i u slučaju kad ovlašćeni član Komisije ocijeni da je to potrebno radi utvrđivanja potpunog i tačnog činjeničnog stanja od značaja za odlučivanje.”

Član 18

Član 36 mijenja se i glasi:

„Konačna odluka

Član 36

Odluka Komisije je konačna.

Protiv konačne odluke Komisije može se pokrenuti upravni spor.”

Član 19

U članu 38 stav 1 poslije riječi “razrješenja” umjesto tačke stavlja se zarez i dodaju riječi: “suspenzije ili izricanja disciplinske mjere.”

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

“Organ vlasti iz stava 1 ovog člana, dužan je da o preduzetim mjerama povodom odluke Komisije kojom je utvrđeno da je javni funkcioner povrijedio odredbe ovog zakona obavijesti Komisiju, u roku od 60 dana od dana prijema te odluke, uz pisano obrazloženje.”

Dosadašnji st. 2, 3, 4 i 5 postaju st. 3, 4, 5 i 6.

Član 20

Član 49 mijenja se i glasi:

“Novčanom kaznom od 500 eura do 2.000 eura kazniće se za prekršaj javni funkcioner, ako:

1) ne prijavi Komisiji prihode koje je stekao obavljanjem naučne, nastavne, kulturne, umjetničke i sportske djelatnosti ili od autorskih, patentnih i sličnih prava, intelektualne i industrijske svojine, kao i prihode koje je stekao radom u stalnim ili povremenim radnim tijelima i mješovitim komisijama koje obrazuje organ vlasti (član 6);

2) ostvari prihode po osnovu članstva u više radnih tijela iz člana 6 stav 2 u istom mjesecu (član 6 stav 4);

3) ne prenese svoja upravljačka prava u javnom preduzeću, drugom privrednom društvu, ustanovi ili drugom pravnom licu čiji je vlasnik, odnosno osnivač na drugo pravno ili fizičko lice, u roku od 30 dana od dana izbora, postavljenja ili imenovanja na javnu funkciju ili ne podnese ostavku na članstvo u organu upravljanja (član 7 st. 1 i 2);

4) ne dostavi Komisiji podatke o licu na koje je prenio upravljačka prava i dokaze o prenošenju upravljačkih prava, u roku od pet dana od dana prenošenja upravljačkih prava (član 7 stav 3);

5) ne podnese ostavku na dužnost, odnosno funkciju predsjednika ili člana organa upravljanja ili nadzornog organa, izvršnog direktora ili člana menadžmenta u privrednom društvu, u roku od 30 dana od dana izbora, postavljenja ili imenovanja na javnu funkciju (član 8);

6) ne podnese ostavku na javnu funkciju kad u toku vršenja javne funkcije prihvati da obavlja drugu dužnost, odnosno funkciju iz člana 8 stav 1 i člana 9 st. 1 i 3 ovog zakona u roku od 30 dana od početka vršenja druge funkcije, odnosno dužnosti (član 10);

7) zaključi ugovor o pružanju usluga javnom preduzeću ili ugovor o pružanju usluga sa organom vlasti ili privrednim društvom koje je u ugovornom odnosu, odnosno vrši poslove za organ vlasti, za vrijeme dok vrši funkciju, ako je vrijednost tih ugovora veća od 1.000 eura na godišnjem nivou (član 11 st. 1 i 2);

8) ne obavijesti i ostale učesnike u raspravi o postojanju privatnog interesa, davanjem izjave prije svog učešća u raspravi, a najkasnije prije početka odlučivanja (član 12 stav 1);

9) učestvuje u raspravi ili donošenju odluke prije nego Komisija da mišljenje o postojanju sukoba interesa (član 12 stav 4);

10) primi novac, hartije od vrijednosti ili dragocjeni metal, bez obzira na njihovu vrijednost ili primi poklon koji nije protokolarni ili prigodni (član 14 st. 1 i 2);

11) ne podnese organu u kojem vrši javnu funkciju u roku od osam dana od učinjene ponude, pisani izvještaj o ponudi iz člana 15 stav 1 ovog zakona (član 15 stav 2);

12) ne preda poklon organu vlasti u kojem vrši javnu funkciju u slučaju iz člana 15 stav 1 ovog zakona (član 15 stav 3);

13) u slučaju iz člana 18 stav 2 ovog zakona ne vrati poklon ili ekvivalentnu novčanu vrijednost poklona (član 18 stav 3);

14) ne podnese Komisiji Izvještaj u roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju o svojoj imovini i prihodima, kao i o imovini i prihodima bračnog i vanbračnog supružnika i djece ukoliko žive u zajedničkom domaćinstvu, prema stanju na dan izbora, postavljenja ili imenovanja (član 19 stav 1);

15) ne navede u Izvještaju tačne i potpune podatke (član 19 stav 2);

16) u toku vršenja javne funkcije ne podnese Izvještaj jednom godišnje, do kraja marta u tekućoj godini za prethodnu godinu ili ne prijavi promjenu podataka iz Izvještaja u vrijednosti od preko 5.000 eura, u roku od 30 dana od nastanka promjene ili na zahtjev Komisije u slučaju pokretanja postupka iz člana 24 st. 1 i 2 ovog zakona, u roku od 30 dana od dana prijema inicijative odnosno pokretanja postupka po službenoj dužnosti (član 19 stav 3);

17) ne obavijesti Komisiju prilikom prelaska na drugu javnu funkciju, kao i u slučaju izbora, imenovanja, odnosno postavljenja na još jednu javnu funkciju, u smislu člana 9 st. 2 i 4 ovog zakona, u roku od 30 dana od nastanka promjene (član 19 stav 5);

18) na zahtjev Komisije ne dostavi detaljne podatke o osnovima sticanja imovine i prihoda u roku od 30 dana (član 20a stav 3);

Novčanom kaznom od 300 eura do 500 eura za prekršaj iz stava 1 tačka 11 ovog člana kazniće se i bračni i vanbračni supružnik i djeca javnog funkcionera ukoliko žive u zajedničkom domaćinstvu, ako je primanje novca, hartija od vrijednosti ili dragocjenih metala i poklona u vezi sa javnim funkcionerom odnosno vršenjem javne funkcije (član 14 stav 5).

Za prekršaj iz stava 1 tač. 11, 13 i 14 i stava 2 ovog člana izriče se zaštitna mjera oduzimanja predmeta - poklona."

Član 21

Član 50 mijenja se i glasi:

"Novčanom kaznom od 1.000 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) zaključi ugovor sa privrednim društvom ili drugim pravnim licem u kome javni funkcioner i sa njim povezano lice ima privatni interes (član 11 stav 3);

2) ne unese izjavu javnog funkcionera o postojanju privatnog interesa u zapisnik i o postojanju privatnog interesa ne zatraži mišljenje Komisije (član 12 stav 3);

3) ne stavi van snage odluke donijete suprotno odredbama člana 12 ovog zakona, i o tome ne obavijesti Komisiju (član 12 stav 5);

4) ne dostavi Komisiji izvod iz evidencije poklona do kraja marta naredne godine za prethodnu godinu (član 17 stav 1);

5) ne dostavi tražene podatke i obavještenja, odnosno ne stavi na uvid traženu dokumentaciju (član 20a stav 2);

6) ne dostavi tražene podatke i obavještenja ili ne stavi na uvid traženu dokumentaciju, odnosno o razlozima nepostupanja bez odlaganja ne obavijesti Komisiju (član 28 st. 3 i 4);

7) u roku od 60 dana od dana prijema odluke Komisije kojom je utvrđeno da je javni funkcioner izvršio povredu ovog zakona ne obavijesti Komisiju o preduzetim mjerama uz pisano obrazloženje (član 38 stav 2);

8) u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o razrješenju, suspenziji ili izricanju disciplinske mjere ne obavijesti Komisiju (član 38 stav 3);

9) prije odlučivanja o izboru, imenovanju ili postavljenju, kod Komisije ne provjeri da li je predloženi kandidat, u posljednje četiri godine prije kandidovanja, u svojstvu javnog funkcionera, bio razriješen zbog povrede ovog zakona (član 38 stav 5).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu, državnom organu, organu državne uprave, organu lokalne samouprave i lokalne uprave novčanom kaznom od 500 eura do 2.000 eura.”

Član 22

Član 51 mijenja se i glasi:

“Novčanom kaznom od 1.000 eura do 2.000 eura kazniće se za prekršaj lice kome je prestala javna funkcija, ako u periodu od dvije godine po prestanku javne funkcije:

1) pred organom vlasti u kojem je vršio javnu funkciju nastupa kao predstavnik ili punomoćnik pravnog lica, preduzetnika ili međunarodne ili druge organizacije koje sa tim organom ima ili uspostavlja ugovorni, odnosno poslovni odnosi (član 13 stav 1 tačka 1);

2) zasnuje radni odnos, odnosno uspostavi poslovnu saradnju sa pravnim licem, preduzetnikom ili međunarodnom ili drugom organizacijom koji, na osnovu odluka organa vlasti u kojem je funkcioner obavljao svoju funkciju, ostvaruju korist (član 13 stav 1 tačka 1a);

3) zastupa pravno ili fizičko lice pred organom vlasti u kojem je vršio javnu funkciju, u predmetu u kojem je kao javni funkcioner učestvovao u donošenju odluke (član 13 stav 1 tačka 2);

4) obavlja poslove upravljanja ili revizije u pravnom licu u kojem su, najmanje jednu godinu prije prestanka javne funkcije, njegove dužnosti bile povezane sa supervizorskim ili kontrolnim poslovima (član 13 stav 1 tačka 3);

5) stupi u ugovorne odnose ili drugi oblik poslovne saradnje sa organom vlasti u kojem je vršio javnu funkciju (član 13 stav 1 tačka 4);

6) upotrijebi, radi sticanja koristi za sebe ili drugog ili radi nanošenja štete drugom, znanja i obavještenja do kojih je došao u vršenju javne funkcije, osim ako su ta znanja i obavještenja dostupna javnosti (član 13 stav 1 tačka 5);

7) ne obavijesti Komisiju o prestanku javne funkcije i ne podnese Izvještaj u roku od 30 dana od dana prestanka funkcije ili ne podnese Izvještaj jednom godišnje u naredne dvije godine od prestanka funkcije sa stanjem na dan podnošenja Izvještaja (član 19 stav 4).

Uz kaznu za prekršaje iz stava 1 ovog člana može se izreći i zaštitna mjera zabrana obavljanja djelatnosti u trajanju od šest mjeseci do jedne godine.”

Član 23

Poslije člana 53 dodaju se dva nova člana koja glase:

“Član 53a

Komisija će uskladiti pravila i druga akta za sprovođenje ovog zakona u skladu sa ovim zakonom, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 53b

Postupci koji su započeti pred Komisijom, a u kojima nije donijeta odluka do stupanja na snagu ovog zakona, okončaće se po odredbama zakona koji su važili u vrijeme pokretanja postupaka.”

Član 24

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj 23-2/14-9/12
EPA 609 XXV
Podgorica, 9. decembar 2014. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE 25. SAZIVA

ПРЕДСЕДНИК
Ранко Krivokapić

